


Doroboni ya hashu, ho vha huna mufumakadzi wa mupfumi we a vha a tshi pfi Alina.

Alina o vha a tshi dzula nduni khulwane ya manakanaka fhethu ho nakaho.

O vha o swikelela zwinzhi, fhedzi o vha a songo takala.



Liñwe ḫuvha Alina o vha a tshi khou monamona dzharaṭani ya hune a dzula hone.


A setshelela musi a tshi humbula u ri, "Ndi nga takalela u ḫangana na vhatu vhaswa. Khamusi ndi nga wana khonani ntswa arali nda ya holodeini. Khamusi ndi nga ḫangana na muthu o khetheaho."



Alina a dzudzanya u ya holodeini fhethu hu re na Iwanzhe  
Iwo nakesaho shangoni ja hawe.

O vha o takala vhukuma musi ḡuvha ja lwendo ji tshi swika.

O ṭavhanya a dzudzanye a hodelani ye a swikela khayo u  
itel a u ḡiphina nga madalo awe heneffo fhethu ho nakaho.



Alina o ñiawetshela o baðama khunzikhunzini ya Iwanzhe. O lavhelesa vhatu vho dalaho heneffo.

Nga u þavhanya a vhona munna a re na vhana vhavhili.  
Muþa wonoyo wo vhonala u sa khou ðiphina.


Vho vhonala vha songo takala. Vhana vho vha tshi khou  
tamba vho sokou duu!



Alina o ḥivhudzisa, "Ndi ngani vho ṭungufhala ngeno vhe fhethu ho nakaho ngaurali."

Nga murahu, o vha a tshi khou bambela bambeloni ḥa hodelani musi vhana vha onoula munna vha tshi ḥa u bambela.

Alina o vha a tshi ḥoda u vha ḥivha, a thoma u amba navho.



Madzina avho ndi Karembo na Kazungu.

Vho vhudza Alina uri ndi holodei yavho ya u thoma u bva tshee mme avho vha lovha.

Alina a tshi ḥangana na khotsi avho, o vhona vhuṭungu ha u lovhelwa maṭoni avho.


Dzina ḥavho ndi Clemens.



Clemens, Alina, na vhana, vho vha vha tshi vho ṫwa vhoᬁhe.

Karembo na Kazungu vho vha vha tshi takalela u tamba na  
Alina khunzikhunzini ya Iwanzhe.

Alina o vha gudisa u luka manngi nga maᬁari, na u fhaᬁa  
nndu nga muᬁavha.



Maðuvha a pfuka zwavhuði vho ora ðuvha.

Alina o vha a sa ɻodi u vhuyelela hayani hawe ho no bora.


O humbula a ri, "Holodei yanga i khou fhela. Khamusi arali  
nda dzula maðuvha o engedzeaho, ndi nga si pfe  
vhutungu?"



Nga eneo madekwana, o pfa u nga hu na muthu ane a khou khokhonya. Musi a tshi vula vothi, Karembo na Kazungu vho vha vho ima heneffho.

Vha amba mazha vha ri, "Ri khou ḥoḍa uri vha vhe mme ashu!"

Alina o vha a sa ḥivhi uri a ri mini.



Musi vho no amba, Alina a ḥuwa na Karembo na Kazungu kamarani yavho.

Musi Clemens a tshi vhona vhana vhawé vho takala musi vhe na Alina, a setshelela. Alina a kuvhatedza vhana a ri vha edele zwavhudí.


Alina a humbula a ri, "Ndo ḥangana na vhathu vhararu vho khetheaho."



Nga matsheloni, Alina a ya zwīiwani zwa nga matsheloni na Clemens na vhana vhawe.

Karembo na Kazungu vha sedza Alina vhe na fulufhelo musi a tshi dzula fhasi.

Clemens a vhudzisa a tshi khou setshelela musi o sedza vhana vhawe, "Naa hu khou itea mini?



Nwaha muñwe na muñwe, vha ya Iwanzheni u pembelela u ḥangana havho lwa u tou thoma.

Vha tamba mađini, vha fhaṭa nnđu dza muṭavha sa zwe vha ita musi vha tshi ḥangana lwa u tou thoma.